



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2016

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 10.

PFESANI:

- Tshifhinga tshoṭhe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwiṭanu (5) zwiḥulwane zwa ṭhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiṭwe na tshiṭwe tsha izwo zwipida zwa ṭhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiḥili: tshipida tsha nṭha na tsha fhasi, tshiṭwe na tshiṭwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṭha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

<i>Khritheria</i>		Zwa nṭhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) <i>(Zwo niwaliwaho na mihumbulo)</i> <i>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/</i> <i>U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele.</i>	Maimo a nṭha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/ṭokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i ṭokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ṭhoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lonzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṅe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lonzhedzana zwo teaho.	-Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo ṭangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
MARAGA 30	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Ndi zwa nṭhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhuṭi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huṭwe vhu khakhisaho muṭoṭo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṭwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ṭhoho/mbudziso -U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

<i>Khritheria</i>		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) <i>Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto</i>	Maimo a ntha	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshotheshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u beledza thalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u tama/khahisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiutuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma.
MARAGA 15	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
		-Luambo ndi lwa ntha vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma.	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuutuzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50] (i ya phanda)

<i>Khritheria</i>	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO (T) <i>Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/ mitaladzi</i>	5	4	3	2	0-1
MARAGA 5	-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhetakheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshohtetshothe.	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfa dzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfa dzaho.	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfa dzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfa dzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfa dzi.
MARAGANYANGAREDZI	43-50	33-40	23-30	13-20	0-10

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

<i>Khritheria</i>	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) <i>Zwo riwaliwaho na mihumbulo</i> <i>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani</i> <i>Phindulo na mihumbulo</i> <i>U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.</i>	13–15	10–12	7–9	4–6	0–3
	-Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaxhi vhuṭuku.	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwiṭalusi zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelero/U shaedza ndi hu soliseaho.	-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
MARAGA 15 LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) <i>Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele</i> <i>Munanguludzo wa maipfi</i> <i>Zwiga zwa muniwalo na mupeleto.</i>	9–10	7–8	5–6	3–4	0–2
	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhaxhi.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhaxhi.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhaxhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaxhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaxhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhaxhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.
MARAGA 10	22–25	17–20	12–15	7–10	0–5
MARAGANYANGAREDZI					

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MBUDZISO 1–8****ADENDAMU****MAANEA A NGANETSHELO**

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiitei zwo fhiraho kana fikishini.
- Kha maanea haya, muñwali a nga shumisa thevhekano kana puloto ya tshitori tshi tendiseaho.
- Muñwali u tea u shumisa pharagirafu ya marangaphanda i kungaho.
- Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho, fhedzi vhanwali vhanzhi vha shumisa tshifhinga tsha zwino u disa vhupfiwa ha tsini, na u bveledza ndivhanyo.
- Magumo a nga vha a fushaho kana a kanganyisaho, a dovha a disa ndado, fhedzi a songo vhuya a humbulelea.
- Muñwali a nga shumisa maambaambiwa arali a tshi toda uri vhatu vha tavhanye u pfesesa kana u mandafhadza muanewa, kana a shumisa maambaambelwa arali a tshi toda uri muvhali a vhe kule na muambi.
- Muñwali a nga shumisa zwipida zwa thaluso ho teaho, fhedzi mihumbulo yawe i tea u farana kana u kwakwana, nahone maipfi othe a si na ndivho a a khwathelwa.

MAANEA A MBULETSHEDZO

- Muñwali a nga buletshedza tshumoitwa na mateletele nga vhudalo.
- Maanea aya a toda luambo lwo kunaho, lu sa kondi.
- Muñwali u tea u nanga maipfi nga vhuronwane u itela u swikelela zwine zwa khou toda.
- Muñwali u talusa muthu kana tshinwe tshithu u itela uri muvhali a vhe na tshenzhemo ya thoho muhumbuloni.
- Muñwali u tea u vhumba zwifanyiso nga maipfi.
- Muñwali u tea u talusa a tshi khou fhata zwifanyiso zwa u vhona, mubvumo, u pfa, u thetshelesa na u kwama.
- Muñwali u fanela u shumisa figara dza muambo.

MAANEA A U TATA KHANI

- Muñwali u t̃ata o ima na, kana a tshi hanedza likumedzwa.
- Muñwali u ñwala a tshi tikedza vhuimo na kuvhonele kwawe hune u ditsireledza hawe a hu shanduki, nahone zwi tea u imelelwa zwavhuḍi nga ṅdila ya u dzhia sia.
- Muñwali a nga imelela likumedzwa lo ñewaho kana a li hanedza.
- Muñwali u fanela u shumisa luambo lu nyanyulaho.
- Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.
- Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.
- Magumo a tea u sumba sia le muñwali a imela lone na tshiitisi.

MAANEA A U VHUISA MUHUMBULO

- Muñwali u vhuisa mihumbulo nga zwo bvelelaho murahu.
- Muñwali u ñekedza mahumbulwa na mihumbulo nga ha thofo, hu si na u t̃ata kana u imelela tshithu.
- Muñwali u vhekanya mihumbulo nga ṅdila ine ya kunga kana u tuṭula dzangalelo la muvhali.
- Muñwali u tea u vhekanya mafhungo nga ṅdila i pfallaho.
- Muñwali u ñekedza kuvhonele, mihumbulo, thalukanyo na vhuḍipfi nga ha thofo ine a khou ñwala ngayo; zwihulu ine a pfa e na vhukwamani nayo.
- Muñwali u fanela u shumisa mihumbulo ine ya mu kwama hu si na u dzhia sia, i todaho vhuronwane kha tshivhumbeo.
- Muñwali ha tei u ñea magumo a re khagala.
- Muñwali a nga di bveledza maanea a vhuṭali, kana a u dzhia mihumbulo wo khwathaho.

MAANEA A DISIKHESIVI

- Afha muñwali u t̃ata u lingana nga mihumbulo mivhili yo ñekedzwaho.
- Muñwali u ñwala a tshi tenda na u hanedza tshithu.
- Muñwali u ñwala a tshi sedzulusa masia othe a u t̃atisana.
- Muñwali u ñwala a sa dzhii sia, fhedzi a nga sumbedza vhuḍipfi hawe.
- Muñwali a nga shumisa luambo lu nyanyulaho, fhedzi u t̃ata havhuḍi ndi hu re na mbuno dzo dziaho.
- Muñwali u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine a imela zwone.

TSENGULUSO YA ZWIFANYISO

- Muñwali u tea u ñwala hu na vhuṭumekani vhu re khagala vhukati ha maanea na tshifanyiso tshe a nanga tshone.
- Muñwali u fanela u sumbedza u nyanyuwa, u vhangulea ha zwipfi na kuvhonele kwawe.
- Muñwali u ñisendeka kha tshifanyiso tshe a ñinagela tshone.
- Muñwali u tea u ñisikela ṭhoho nga tshifanyiso tshe a nanga.
- Afha hu nga ña mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tshe a nanga.

ṬHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA/INIFOMALA**

Tshivhumbeo:

- Diresi nthihi ine ya tevhelwa nga datumu.
- Diresi i tewa u niwalwa nga vhudalo.
- Zwiga zwa u vhala a zwi shumiswi mafheloloni a mitaladzi ya diresi, theshano na magumo.
- Theshano: tsumbo: Mmemuhulu wanga
- Marangaphanda kha nee muvhali ludungela lwa mafhungo ane a do a wana kha mutumbu.
- Mutumbu: ndi hune ha wanala tshidziki tsha mafhungo. Hu shumiswa luambo lwo teaho lu si na maiswaswo.
- Nyonesano: ndi hune muñwali a onesana na muñwalelwa.
- Magumo: muñwali u niwala dzina lawe fhedzi.

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Tshivhumbeo:

- Dzina na tshifani zwa mufu, diresi, miñwaha, maduvha a mabebo na a u lovha, fhethu he muthu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka.
- Zwe zwa swikelelwa/zwa ndeme zwo swikelwaho/pfunzo/u didzhenisa kha mishumo ya zwitshavha.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha do mu hambula ngazwo.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

2.3 ATHIKILI YA MAGAZINI

Ndivho: U netshedza mafhungo, u funza, u mvumvusa tshitshavha.

Tshivhumbeo:

- Thoho: i kungaho/i takadzaho.
- Madzina a muñwali a tea u sumbedzwa nga vhudalo.
- Mvulatswinga: ndi hune muñwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo

Mutumbu: hu tandavhudzwa mihumbulo ya fhungo line la khou ambiwa nga halo. Tshitaila tshi tea u vha tsha muñwali, a tshi amba thwii na muvhali. Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo, tshi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.

Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiñwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedza kha athikili. Athikili i tea u dzikusa dzangalelo zwa tutula dzangalelo la u vhala la muvhali.

- Phendelo: ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

2.4 TSHIPITSHI

Tshivhumbeo:

- Thoho: Kha i vhe i kungaho.
- Theshano: Ndi hune muambi resha vhathetshelesi.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe.

2.5 MUFHINDULANO

Tshivhumbeo:

- Thoho: kha i vhe ye a randelwa yone.
Mvulatswinga: kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu/zwigwada vhavhili/zwivhili.
- Mutumbu: kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu thomiwa u nwalwa. Hu nwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma. Ngeletshedzo kha vhabvumbedzwa (kana vhavhali) zwi tshi kwama kuambele kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u buletshedzwa.
- Magumo: muwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiwe zwa u vhina mafhungo o zwi vhea ngomu zwitangini.

2.6 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)

Tshivhumbeo:

- Diresi mbili (ya muwali na ya muwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u nwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vhuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano.
- Thoho ya mafhungo (i tea u nwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo nwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muwali u nwala dzina na tshifani a fhedza a saina).

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50
MARAGAGUTE: 100